

Walignoumalön la Bara

BILANDÖ TÖ		CLIENT MASÖDÖN ID NUMERO
<p>Loumala ani Yörötöloudö Bara kèdiya kolou yè agninina Mokélénkéléna djöndjön bèma ka Medicaid kolou kè yörölaminiin könö sani kakè yöröbakokan diyaloudö.</p> <p>Bon ani Yöröloudö bara Kèdiya kolou létain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Community First Choice (Yörölaminiin Gnanatönbönli Fölö, CFC) • COPES Bololafrinfrin • Residential Support Waiver (Badaya lasabati Bolofrinfrin, RSW) • Lafèrè Kouda Bolofrinfrin • Medicaid Alternative Care (Medicaid Gbèdè Lakandali, MAC) <p>N’kamam ka baralou masödön Louma ani Yörölaminiin Ködö kèdiya kolou saanikafoko dötörömoussou lakandali loumata.</p>		
SANINA GNANÖ		LON
GNÈMÖ GNANÖ	<input type="checkbox"/> Djantolila <input type="checkbox"/> Gnèmöty	LON
BARALA/KITI KOUNTI GNANÖ		LON
BARAYÖRÖ	KOUMAFÉN NUMERO (DJAMANA CODE BILAAKAN)	
<p>Mènou yé aködö tén ila djo léwodi kabèn Barakolou mèninma:</p> <p>Ni ima sösöda Louma ani Yörölaminiin kèdiya kolou, djo yé ibolo ka Barakolou mènin magninka. Télé 90 bara di ima kabö bara sösöli lonma ka mènin magninka. Idisé ka Barakolou mènin magninka yomika sèbèli kè ila Loumö louma ani Community Services Division (Yörölaminiin mötölouma bolon) dafadani, yörö koudouni fanfèlalou kabèn sidjanyama, walama ka sèbèli kè:</p> <p>OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS (BOLON BARAKOLOU MÈNIN), MAIL LALÖ: 42489, DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES (BARABOLON MÖLOU ANI KÈNDÈYA KOLOU), PO BOX 42489, OLYMPIA WA 98504-2489.</p>		